

**Važna napomena:** Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na bosanski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.

Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.

Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na bosanski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

**Važna napomena:** Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na bosanski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obavijeste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.

Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i mjerodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.

Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u cjelosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na bosanski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

Na osnovu člana 102. stav 4. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US i 55/14),

ministar državne uprave i lokalne samouprave donosi

**PRAVILNIK  
O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJI  
PODRŽAVAJU ELEKTORE**

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore.

Član 2.

Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore pravougaonog je oblika i štampa se na bijeloj hartiji, formata A4.

Član 3.

Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore sadrži: podatke o biraču koji podržava elektora (ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, organ nadležan za njeno izdavanje i mjesto izdavanja, mjesto prebivališta – grad, opština, adresa stana, broj telefona); izjavu birača da je pripadnik određene nacionalne manjine i prijedlog da na elektorskoj skupštini nacionalne manjine čiji je on pripadnik učestvuje elektor koga predlaže; podatke o elektoru koga podržava birač (ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, organ nadležan za njeno izdavanje i mjesto izdavanja, mjesto prebivališta – grad, opština, adresa stana); datum i mjesto sačinjavanja obrasca i potpis birača koji podržava elektora; napomenu.

Član 4.

Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore. („Službeni glasnik RS”, broj 91/09).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-52/2014-17  
U Beogradu, 10. jul 2014. godine

Ministar  
dr Kori Udovički, s.r.

**O B R A Z A C**  
**ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU ELEKTORE**

Ja, dole potpisani /a

IME -----  
IME JEDNOG RODITELJA -----  
PREZIME -----  
JMBG -----  
BROJ LIČNE KARTE ----- izdata u MUP-u / PU, U MJESTU -----  
MJESTO PREBIVALIŠTA -----  
OPŠTINA/GRAD -----  
ULICA I BROJ -----  
TELEFON ( \_ \_ \_ ) -----  
(nije obavezno ali je poželjno upisati)

izjavljujem da sam pripadnik \_ \_ \_ \_ \_ nacionalne manjine i predlažem da  
(naziv nacionalne manjine)

na elektorskoj skupštini \_ \_ \_ \_ \_ nacionalne manjine učestvuje  
(naziv nacionalne manjine)

IME, IME JEDNOG RODITELJA, PREZIME ELEKTORA

-----

JMBG ELEKTORA

-----

BROJ LIČNE KARTE ELEKTORA, IZDATA U MUP-U / PU, U MESTU

-----

MJESTO PREBIVALIŠTA ELEKTORA, OPŠTINA/GRAD, ULICA I BROJ

-----

U \_ \_ \_ \_ \_ , dana \_ \_ \_ \_ \_  
(potpis)

**NAPOMENA:** Birači koji podržavaju elektore i podržani kandidati za elektore u postupku za sprovođenje izbornih radnji koje su u vezi sa ovim obrascem mogu koristiti i modele odgovarajućih akata (član 102. stav 2. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina – „Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US i 55/14) postavljene na zvaničnoj internet strani Ministarstva ([www.mduls.gov.rs](http://www.mduls.gov.rs)).